

Council of Europe  
Conseil de l'Europe  
Savjet Evrope

**EVROPSKA KONVENCIJA  
PROTIV DOPINGOVANJA U SPORTU**

ANTI-DOPING CONVENTION

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE

## **EVROPSKA KONVENCIJA PROTIV DOPINGOVANJA U SPORTU**

Dr`ave ~lanice Savjeta Evrope, ostale dr`ave potpisnice Konvencije o evropskoj kulturnoj saradnji i ostale potpisnice ovog dokumenta;

Smatraju}i da je cilj Savjeta Evrope da postigne jedinstvo me}u ~lanicama radi o~uvanja i unaprije}enja ideala i na~ela koji su njihovo zajedni~ko naslije}e i olak{avanja njihovog ekonomskog i dru}tvenog napretka;

Svjesne ~injenice da sport treba da igra zna~ajnu ulogu u za}titi zdravlja, u moralnom i fizi~kom vaspitanju i obrazovanju i u unaprije}enju me}unarodnog razumijevanja;

Zabrinute zbog sve ve}e upotrebe sredstava i metoda za dopingovanje od strane sportista u svim sportovima i zbog posljedica po zdravlje za u~esnike i za budu}nost sporta;

Imaju}i u vidu da ovaj problem ugro`ava eti~ke principe i vaspitne vrijednosti sadr`ane u Olimpijskoj povelji, Me}unarodnoj povelji o sportu i fizi~kom obrazovanju UNESCO-a i Rezoluciji Ministarskog komiteta Savjeta Evrope broj (76)41 poznate kao "Evropska povelja - sport za sve";

Imaju}i u vidu propise protiv dopingovanja, politiku i deklaracije koje su usvojile me}unarodne sportske organizacije;

Svjesne da javni organi i dobrovoljne sportske organizacije imaju tako}er dodatni zadatak da se bore protiv dopingovanja;

Svjesne da ti organi i organizacije moraju zajedni~ki raditi u tom cilju na svim odgovaraju}im nivoima;

Podsje}aju}i na rezolucije o dopingovanju koje je usvojila Konferencija evropskih ministara odgovornih za sport, a posebno na rezoluciju broj 1. koja je usvojena na [estoj konferenciji 1989. godine u Rejkjaviku;

Podsje}aju}i da je Ministarski komitet Savjeta Evrope ve} usvojio rezoluciju broj (67)12 o dopingovanju atletičara, preporuku broj R(79)8 o dopingovanju u sportu, preporuku broj R(84)19 o Evropskoj povelji protiv dopingovanja u sportu i preporuku broj R(88)12 o uspostavljanju kontrole dopingovanja bez upozorenja, izvan sportskih takmi~enja;

Podsje}aju}i na preporuku broj 5. o dopingovanju koja je 1988. godine usvojena u Moskvi na Drugoj me}unarodnoj konferenciji ministara i visokih funkcionera odgovornih za sport i fizi~ko obrazovanje, koju je organizovao UNESCO;

Riješene da povedu dalju i pojačanu zajedničku akciju radi smanjenja i konačnog eliminisanja praktičnih mjera sadržanih u tim instrumentima;

Saglasile su se o slijedećem:

Član 1.

### Cilj Konvencije

Radi smanjenja i konačnog eliminisanja dopingovanja iz sporta, članice se obavezuju da u okvirima svojih ustavnih odredaba preduzmu potrebne korake u cilju primjene odredaba Konvencije.

Član 2.

### Definicija i djelokrug Konvencije

1. Za svrhe ove Konvencije:

a) izraz "dopingovanje u sportu" označava propisivanje sportistima ili korištenje od strane sportskih farmakoloških vrsta sredstava ili metoda za dopingovanje;

b) izraz "farmakološke vrste sredstava ili metoda za dopingovanje" označava u kontekstu dole navedene tačke 2. one vrste sredstava ili metoda za dopingovanje koje su odgovarajuće međunarodne sportske organizacije zabranile i koje se nalaze na listama koje je odobrila grupa za praćenje u skladu sa uslovima iz člana 11. i 1.b;

c) izraz "sportisti" označava lica koja redovno učestvuju u organizovanim sportskim aktivnostima.

2. Dok Grupa za praćenje u skladu sa uslovima iz člana 11. 1.b. ne odobri listu zabranjenih farmakoloških vrsta, sredstava i metoda za dopingovanje, primjenjiva se lista u dodatku ove Konvencije.

Član 3.

### Koordinacija na nacionalnom planu

1. Članice koordiniraju politiku i akcije vladinih organa i drugih javnih tijela za borbu protiv dopingovanja u sportu.

2. One obezbijeljuju praktičnu primjenu ove Konvencije, a posebno ispunjavanje obaveza iz člana 7. povjeravanjem, gdje je to potrebno, sprovođenje nekih odredaba Konvencije određenom vladinom ili nevladinom sportskom organu ili sportskoj organizaciji.

Član 4.

Mjere za ograničavanje dostupnosti i upotrebe zabranjenih sredstava i metoda dopingovanja:

1. Članice usvajaju, gdje je to potrebno, zakonodavstvo, propise ili administrativne mjere za ograničenje dostupnosti (uključujući odredbe o kontroli kretanja, posjedovanja, uvoza, distribucije i prodaje), kao i upotrebu zabranjenih sredstava i metoda dopingovanja, a posebno anaboličkih steroida.

2. U tom cilju, članice ili, gdje je to potrebno, odgovarajuće nevladine organizacije uvode kriterijum za dodjelu javne novčane pomoći sportskim organizacijama za efikasno primjenjivanje propisa protiv dopingovanja.

3. Pored toga članice:

a) pomažu svojim sportskim organizacijama da finansiraju kontrolu i analize dopingovanja, ili direktno novčanom pomoći ili dotacijama, ili priznavanjem troškova za takvu kontrolu i analizu pri određivanju ukupne novčane pomoći ili dotacije koje se dodjeljuju tim organizacijama;

b) preuzimanju odgovarajuće mjere za uskraživanje novčane pomoći iz javnih sredstava za pripreme pojedinih sportista koji su suspendovani zbog dopingovanja u sportu, za vrijeme trajanja suspenzije;

c) podstiče i, gdje je potrebno, olakšavaju obavljanje kontrole dopingovanja od strane njihovih sportskih organizacija, koju traže nadležne međunarodne sportske organizacije za vrijeme ili izvan sportskih takmičenja, i

d) podstiču i olakšavaju pregovore sportskih organizacija o sporazumima kojima se dozvoljava da njihovi članovi budu testirani u drugim zemljama od strane propisno ovlaštenih timova za kontrolu dopingovanja.

4. Članice zadržavaju pravo da propise protiv dopingovanja i organizovanje kontrole dopingovanja usvoje na svoju sopstvenu inicijativu i na svoju odgovornost, koji će biti u skladu sa odgovarajućim principima Konvencije.

Član 5.

Laboratorije

1. Svaka članica se obavezuje:

a) da osnuje ili olakša osnivanje jedne laboratorije ili više laboratorija za kontrolu dopingovanja pogodnih za razmatranje akreditacije prema kriterijumima koje su usvojile odgovarajuće međunarodne sportske organizacije i koje je odobrila grupa za praćenje shodno uslovima iz člana 11. 1.b, ili

b) da pomogne svojim sportskim organizacijama da im se omogući pristup takvoj laboratoriji na teritoriji druge članice.

2. Ove laboratorije će se podsticati:

a) da preduzimaju odgovarajuću akciju na zapošljavanje uzimaju u stalnu službu, obučavanju i prekvalifikaciji kvalifikovanog osoblja;

b) da rade na odgovarajućim istraživačkim i razvojnim programima u vezi sa sredstvima i metodima dopingovanja koji se koriste ili se smatra da se koriste za dopingovanje u sportu i u vezi sa analitičkom biohemijom i farmakologijom, radi boljeg razumijevanja efekata koje razne supstance imaju na ljudsko tijelo i njihove posljedice za rezultate atletičara;

c) da bez odlaganja objave i distribuiraju nove podatke na osnovu svojih istraživanja.

## Član 6.

### Obrazovanje

1. Članice se obavezuju da izrade i sprovedu, gdje je to potrebno, u saradnji sa odnosnim sportskim organizacijama i sa sredstvima javnog informisanja obrazovne programe i informativne kampanje u kojima će se naglašavati opasnosti koje dopingovanje ima za zdravlje i čista koju nanosi etičkim vrijednostima sporta. Ovakvi programi i kampanje namjenjeni su kako mladima u školama i sportskim klubovima i njihovim roditeljima tako i odraslim sportistima, sportskim funkcionerima i trenerima. Za one koji se bave medicinom, u takvim obrazovnim programima naglašava se poštovanje medicinske etike.

2. Članice se obavezuju da, u saradnji sa nadležnim regionalnim, nacionalnim i međunarodnim sportskim organizacijama, podstiju i unaprijeđenju istraživanja puteva i načina za iznalaženje naučno zasnovanih fizioloških i psiholoških programa treniranja koji poštuju integritet ljudske ličnosti.

## Član 7.

### Saradnja sa sportskim organizacijama na preduzimanju mjera:

1. Članice se obavezuju da podstiju svoje sportske organizacije, a preko njih i međunarodne sportske organizacije, da formulišu i primjenjuju sve odgovarajuće mjere protiv dopingovanja u sportu koje su u njihovoj nadležnosti.

2. U tom cilju one podstiju svoje sportske organizacije da razjasne i usklade svoja prava, obaveze i dužnosti, posebno usklađivanjem:

a) propisa protiv dopingovanja na osnovu propisa usaglašanih od strane nadležnih međunarodnih sportskih organizacija.

b) lista zabranjenih farmakoloških vrsta sredstava i metoda na osnovu lista o kojima su se saglasile odgovarajuće međunarodne sportske organizacije.

c) postupka za kontrolu dopingovanja.

d) disciplinskih postupaka, uz primjenu dogovorenih međunarodnih principa pravde i obezbjeđujući poštovanje osnovnih prava osumnjičenih sportista, ovi principi obuhvataju:

i) pravljenje razlike između organa koji prijavljuju prekršaj i disciplinskih organa,

ii) pravo takvih lica na praktično saslušanje, pomoć ili zastupnika,

iii) jasne i izvršne odredbe u vezi sa `albama na eventualne presude.,

e) postupka za donošenje efikasnih kazni protiv funkcionera, ljekara, veterinara, trenera, fizioterapeuta i ostalih slu`benih ili pomožnih lica koja krše propise protiv doppingovanja sportista.

f) postupka za uzajamno priznavanje suspenzija i drugih kazni koje izreknu druge sportske organizacije u istoj zemlji ili drugim zemljama.

3. Pored toga, članice će podsticati svoje sportske organizacije da:

a) uvedu kontrolu doppingovanja u efikasnom obimu, ne samo uz prethodno upozorenje već i bez takvog upozorenja, u svako prikladno vrijeme izvan sportskih takmičenja, da se ta kontrola vrši na isti način za sve sportiste i, gdje je to moguće, po principu slučajnog izbora lica za testiranje i ponovno testiranje;

b) pregovaraju sa sportskim organizacijama drugih zemalja o sporazumima koji bi sportisti koji treniraju u drugim zemljama omogućiti da ih testiraju propisno ovlašćeni timovi za kontrolu doppingovanja u toj zemlji;

c) razjasne i usklađuju propise o kriterijumima koje sportisti moraju da ispune za učestvovanje u sportskim manifestacijama uključujući kriterijume protiv doppingovanja;

d) unapređuju aktivno učestvovanje samih sportista u borbi međunarodnih sportskih organizacija protiv doppingovanja;

e) u potpunosti i efikasno koriste mogućnosti koje im se pružaju za analizu doppingovanja u laboratorijama predviđenim u članu 5. kako za vrijeme tako izvan sportskih takmičenja;

f) proučavaju naučne metode treninga i formulišu smjernice za zaštitu sportista svih uzrasta koje odgovaraju za određeni sport.

## Član 8.

### Međunarodna saradnja

1. Članice tijesno saraduju na pitanjima o kojima je riječ u ovoj Konvenciji i podstiču sličnu saradnju svojih sportskih organizacija.

2. Članice se obavezuju:

a) da podstiču svoje sportske organizacije da rade na način kojim se unapređuje primjena odredaba ove Konvencije u svim odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama koje su uključene, uključujući odbijanje da ratifikuju zahtjeve za priznavanje svjetskog ili regionalnog rekorda ako on nije propraćen autentičnim negativnim rezultatom kontrole doppingovanja;

b) da unaprijeđuju međusobnu saradnju radnika u svojim laboratorijama za kontrolu doppingovanja koje budu osnovane ili koje rade shodno članu 5. i

c) da iniciraju bilateralnu i multilateralnu saradnju između svojih odgovarajućih agencija, organa i organizacija u tom cilju, također i na međunarodnom planu, kako je utvrđeno članom 4.1.

3. članice koje imaju laboratorije koje su osnovane ili rade shodno članu 5. obavezuje se da pomognu drugim članicama u njihovom nastojanju da steknu iskustvo, vještine i tehnike potrebne za osnivanje sopstvenih laboratorija.

#### Član 9.

##### Pruženje informacija

Svaka članica dostavlja Generalnom sekretaru savjeta Evrope, na jednom od zvaničnih jezika Savjeta Evrope, sve relativne podatke u vezi sa zakonodavnim i ostalim mjerama koje je preduzela radi postupanja u skladu sa uslovima Konvencije.

#### Član 10.

##### Grupa za praćenje

1. Za svrhe ove Konvencije, osniva se grupa za praćenje.
2. Svaka članica može u grupi za praćenje imati jednog ili više predstavnika. Svaka članica ima jedan glas.
3. Svaku državu spomenutu u članu 14. i koja nije članica Konvencije može u Grupi za praćenje predstavljati posmatrač.
4. Grupa za praćenje može, na osnovu jednoglasne odluke pozvati svaku državu koja nije članica Savjeta Evrope niti Konvencije i svaku sportsku ili drugu odgovarajuću profesionalnu organizaciju da pošalje posmatrača na jedan ili na više njenih sastanaka.
5. Grupu za praćenje saziva Generalni sekretar. Prvi sastanak se održava (to je prije realno izvodljivo, a u svakom slučaju u roku od godinu dana od dana stupanja Konvencije na snagu. Poslije toga sastanci se održavaju po potrebi, na inicijativu Generalnog sekretara ili neke članice.
6. Kvorum za održavanje sastanaka Grupe za praćenje sačinjava većina članica.
7. Grupa za praćenje drži zatvorene sastanke.
8. Shodno odredbama Konvencije, Grupa za praćenje formuliše i usvaja konsensusom svoj poslovnik.

#### Član 11.

1. Grupa za praćenje prati primjenu Konvencije. Posebno može:
  - a) pratiti odredbe Konvencije i razmatrati potrebu eventualnih izmjena;

b) odobriti listu i sve eventualne revizije liste farmakoloških vrsta sredstava, i metoda za dopingovanje koje su zabranile odgovarajuće međunarodne sportske organizacije o kojima je bilo riječi u članu 2.1. i 2.2.; također i kriterijume za davanje odobrenja za rad laboratorijama, kao i eventualne revizije koje su gore navedene organizacije iz člana 5.1. usvojile; određuje datum kada odgovarajuće odluke stupaju na snagu;

c) održati konsultacije sa odgovarajućim sportskim organizacijama;

d) davati članicama preporuke u vezi sa mjerama koje treba preduzeti radi primjene Konvencije;

e) davati preporuke o prikladnim mjerama za držanje odnosnih međunarodnih organizacija i javnosti u toku o aktivnostima koje se sprovode u okviru ove Konvencije;

f) davati preporuke Ministarskom komitetu o državama koje nisu članice Savjeta Evrope da budu pozvane da pristupe Konvenciji;

g) davati eventualne prijedloge za poboljšanje efikasnosti Konvencije.

2. Radi obavljanja svojih funkcija, Grupa za praćenje može, na svoju inicijativu, organizovati sastanke grupe eksperata.

#### Član 12.

Poslije svakog sastanka Grupa za praćenje upućuje Ministarskom komitetu Savjeta Evrope izvještaj o svom radu i o sprovođenju Konvencije.

#### Član 13.

##### Amandmani na članove Konvencije

1. Amandmane na članove ove Konvencije mogu predložiti članice, Ministarski komitet Savjeta Evrope ili Grupe za praćenje.

2. Svaki prijedlog amandmana Generalni sekretar upućuje državama iz člana 14. i svakoj državi koja je pristupila ili je pozvana da pristupi Konvenciji u skladu sa odredbama člana 16.

3. Svaki amandman koji predlože članice ili Ministarski komitet upućuje se Grupi za praćenje najmanje dva mjeseca prije sastanka na kome će se amandman razmatrati. grupa za praćenje podnosi Ministarskom komitetu svoje mišljenje o predloženom amandmanu gdje to odgovara, nakon konsultacija sa odgovarajućim sportskim organizacijama.

4. Ministarski komitet razmatra predloženi amandman i eventualno mišljenje koje podnese Grupa za praćenje, a može i usvojiti amandman.

5. Tekst svakog amandmana koji usvoji Ministarski komitet u skladu sa tačkom 4. ovog člana upućuje se članicama na usvajanje.



6. Svaki amandman usvojen u skladu sa tačkom 4. ovog člana stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od mjesec dana počto Generalni sekretar bude obaviješten od svih članica o njihovom prihvatanju amandmana.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 14.

1. Ova Konvencija je otvorena za potpisivanje svim državama članicama Savjeta Evrope, drugim državama članicama Evropske konvencije o kulturnoj saradnji i državama koje nisu članice, a koje su učestvovala u izradi ove Konvencije i koje eventualno izraze spremnost da se obave u:

- a) potpisom da će je bez rezerve ratifikovati, prihvatiti ili odobriti, ili
- b) potpisom koji podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju, a kome slijedi ratifikacija, prihvatanje ili odobrenje.

2. Ratifikacioni instrumenti, instrumenti o prihvatanju ili odbijanju deponuju se kod Generalnog sekretara.

### Član 15.

1. Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana kada je pet država, uključujući najmanje četiri države članice Savjeta Evrope, izrazilo spremnost da se obave u Konvencijom u skladu sa odredbama člana 14.

2. Za sve države potpisnice koje naknadno izraze spremnost da se obave u ovom Konvencijom, Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana potpisivanja ili deponovanja ratifikacionog instrumenta, instrumenta o prihvatanju ili odobrenju.

### Član 16.

1. Poslije stupanja ove Konvencije na snagu Ministarski komitet Savjeta Evrope, nakon konsultacija sa članicama, može pozvati na pristupanje Konvenciji bilo koju državu koja nije članica Savjeta Evrope odlukom donesenom većinom glasova kao što je predviđeno u članu 20.(d) Statuta Savjeta Evrope i jednoglasnim izborom predstavnika država ugovornica koje imaju pravo na mjesto u Ministarskom komitetu.

2. Za sve države koje pristupe Konvenciji, ona stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana deponovanja instrumenata o pristupanju kod Generalnog sekretara.

### Član 17.

1. Svaka država može u trenutku potpisivanja ili deponovanja ratifikacionog instrumenta, instrumenta o prihvatanju, odobravanju ili pristupanju navesti na kojim teritorijama ili teritoriji se Konvencija primjenjuje.

2. Svaka država može u bilo kom trenutku kasnije, izjavom upućenom Generalnom sekretaru, proširiti primjenu Konvencije na bilo koju drugu teritoriju navedenu u izjavi. U odnosu na takvu teritoriju Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od jednog mjeseca od dana prijema takve izjave od strane Generalnog sekretara.

3. Svaka izjava data shodno dvijema prethodnim tačkama može u odnosu na svaku teritoriju koja se pominje u takvoj izjavi biti povučena obavještenjem Generalnog sekretara. Takva odluka o povlačenju stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od šest mjeseci od dana prijema takvog obavještenja od strane Generalnog sekretara.

#### Član 18.

1. Svaka članica može u svako doba otkazati ovu Konvenciju obavještenjem Generalnog sekretara.

2. Takvo otkazivanje stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od šest mjeseci od dana prijema obavještenja od strane Generalnog sekretara.

#### Član 19.

Generalni sekretar obavještava članice, druge države članice Savjeta Evrope, ostale države članice Evropske konvencije o kulturnoj saradnji, države koje nisu članice a koje su učestvovala u izradi ove Konvencije i sve države koje su pristupile ili su pozvane da pristupe Konvenciji:

- a) o svakom potpisivanju u skladu sa članom 14;
- b) o deponovanju svakog ratifikacionog instrumenta, instrumenta o prihvatanju, odobravanju ili pristupanju u skladu sa članom 14. i 16.;
- c) o datumu stupanja na snagu ove Konvencije u skladu sa članom 15. i 16.;
- d) o svim eventualnim informacijama upućenim shodno odredbama člana 9.;
- e) o svim izvještajima pripremljenim u skladu sa odredbama člana 12.;
- f) o svim eventualnim prijedlozima amandmana ili o amandmanima koji su usvojeni u skladu sa članom 13. i o datumu stupanja tog amandmana na snagu;
- g) o eventualnim izjavama datim shodno odredbama člana 17.;
- h) o svakom eventualnom saopštenju datom shodno odredbama člana 18. i o datumu stupanja otkaza na snagu;
- i) o svim ostalim eventualnim radnjama, obavještenjima ili saopštenjima u vezi sa ovom Konvencijom.

U potvrdu čega su dole potpisani propisno ovlašćeni u tu svrhu, potpisali ovu Konvenciju.

Sačinjeno 16. novembra 1989. godine u Strazburu, u jednom primjerku na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna i deponuju se u arhivi Savjeta Evrope. Generalni sekretar Savjeta Evrope dostavlja ovjerene primjerke svakoj državi članici Savjeta Evrope, drugim državama članicama Evropske konvencije o kulturnoj saradnji, državama koje nisu članice a koje su učestvovala u izradi ove Konvencije i svim državama koje su eventualno pozvane da pristupe Konvenciji.

## **DODATAK**

### **LISTA FARMAKOLOŠKIH VRSTA SREDSTAVA I METODA ZA DOPINGOVANJE**

#### **I. Vrste dopingovanja**

- A. Stimulativna sredstva
- B. Narkotici
- C. Anabolički steroidi
- D. Beta-blokatori
- E. Diuretici
- F. Peptidni hormoni i slično

#### **II. Metode dopingovanja**

- A. Dopingovanje preko krvi
- B. Farmakološka, hemijska i fizička manipulacija

### III. Vrste droga koje podlije`u odre|enim ograni~enjima

- A. Alkohol
- B. Marihuana
- C. Lokalni anestetici
- D. Kortikosteroidi

### PRIMJERI

#### I. Vrste dopingovanja

- A. Stimulativna sredstva
  - Amfepramone
  - Amfetaminil
  - Amiphenazole
  - Amphetamine
  - Benzphetamine
  - Kofein<sup>1</sup>
  - Cathine
  - Chlorphentermine
  - Clohenzorex
  - Clorprenaline
  - Kokain
  - Cropropamide (sastojak "mikorena")
  - Crotetamide (sastojak "mikorena")
  - Dimetamphetamine
  - Ephedrine
  - Etafedrine
  - Etamivan
  - Etilam
  - Fetamine
  - Fencamfamin
  - Fenproporex
  - Furfenorex
  - Mefenorex
  - Methamphetamine
  - Methoxyphenamine
  - Methylephedrine
  - Methyplpenidate
  - Morazone
  - Nikethamide
  - Pemoline
  - Phentetrazol
  - Phendimetrazine

---

<sup>1</sup> [to se ti~e kofeina, pozitivan rezultat zavisi}eg: ako koncentracija u urinu prelazi 12 mikrograma/ml

Phenmetrazine  
Phentermine  
Phenylpropanolamine  
Pipradol  
Prolintane  
Propylhexedrine  
Pyrovalerone  
Strihnin i sli~na jedinjenja

B. Narkoti~ki analgetici

Alphaprodine  
Anileridine  
Buprenorphine  
Codeine  
Dextromoramide  
Dextropropoxyphene  
Diamorphine (heroin)  
Dihydrocodeine  
Dipipanone  
Ethoheptazine  
Ethylmorphine  
Levorfanol  
Methadone  
Morphine  
Naluphine  
Pantazocine  
Pethidine  
Phenazocine  
Trimeperidine i sli~na jedinjenja

C. Anaboliti~ki steroidi

Bolasterone  
Boldenone  
Clostebol  
Dehdrochlormethxltestosterone  
Fluoxymesterone  
Mesterolone  
Metandienone  
Metanolone  
Nandrolone  
Norethandrolone  
Oxymesterone  
Oxandrolone  
Oxymetholone  
Stanozolol  
Testosterone<sup>1</sup> i sli~na jedinjenja.

---

<sup>1</sup> Testosteron-pozitivan rezultat zavisi od slijede}eg: davanje testosterona ili primjena neke druge manipulacije ima za rezultat pvoe}anje testosteronal epitestosterona u urinu na iznad 6.

D. Beta - blokadori

Acebutolol  
Alprenolol  
Atenolol  
Labetolol  
Metoprolol  
Nadolol  
Oxprenolol  
Propranolol  
Sotalol i sli~na jedinjenja

E. Diuretici

Acetazolamide  
Amiloride  
Bendroflumethazide  
Benthaizide  
Bemetanide  
Canrenone  
Chlormerodrin  
Chlortalidone  
Diclofenamide  
Etakrini~ka kiselina  
Furosemide  
Hydrochlorothiazide  
Prionalactone  
Triamterene i sli~na jedinjenja

F. Pepitidni hormoni i sli~no

Chorionic Gonadotrophin (HCG - ljudski chorionic gonadotrophin)  
Corticotrophin (ACTH)  
Hormon rasta (HGH, somatotrophin)

**III. Metode**

- A. Dopingovanje preko krvi
- B. Farmakolo{ka, hemijska i fizi~ka manipulacija

**III. Vrste droga koje podlije`u odre|enim ograni~enjima**

- A. Alkohol
- B. Marihuana
- C. Lokalni anestetici
- D. Kortikosteroidi

**NAPOMENA:**

Navedena lista je lista vrsta i metoda dopingovanja koju je usvojio Međunarodni olimpijski komitet u aprilu 1989. godine.